

Contract No. HK/2015/01
Wan Chai Development Phase II and Central-Wan Chai Bypass
Sampling, Field Measurement and Testing Works (Stage 3)
Environmental Monitoring Schedule
February 2016

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
			27-Jan	28-Jan	29-Jan	30-Jan
			24hr TSP Mid-ebb 2:12 Mid-flood 8:53	1hr TSP 24hr TSP (CMA5b)	Mid-ebb 3:14 Mid-flood 9:53	
31-Jan	1-Feb	2-Feb	3-Feb	4-Feb	5-Feb	6-Feb
	24hr TSP Impact WQM Mid-flood 11:48 Mid-ebb 18:31	24hr TSP (CMA1b) 1hr TSP Noise (daytime) (M1a, M2b, M3a, M4b)	Noise (daytime) (M5b, M6) Impact WQM Mid-flood 13:25 Mid-ebb 21:23		24hr TSP Impact WQM Mid-flood 15:16 Mid-ebb 22:37	1hr TSP
7-Feb	8-Feb	9-Feb	10-Feb	11-Feb	12-Feb	13-Feb
				24hr TSP Noise (daytime) (M1a, M2b, M3a, M4b, M5b, M6) Impact WQM Mid-flood 8:35 Mid-ebb 14:29	24hr TSP (CMA1b) 1hr TSP	Impact WQM Mid-flood 9:59 Mid-ebb 16:09
14-Feb	15-Feb	16-Feb	17-Feb	18-Feb	19-Feb	20-Feb
			24hr TSP Impact WQM Mid-flood 13:27 Mid-ebb 21:08	1hr TSP	Impact WQM Mid-flood 15:45 Mid-ebb 22:51	
21-Feb	22-Feb	23-Feb	24-Feb	25-Feb	26-Feb	
	Noise (daytime) (M2b) Impact WQM Mid-flood 12:28 Mid-ebb 18:05	24hr TSP Noise (daytime) (M1a, M3a, M4b, M5b, M6)	1hr TSP Impact WQM Mid-ebb 13:24 Mid-flood 19:20		Impact WQM Mid-flood 8:31 Mid-ebb 14:27	

Remarks: Due to blockage of accesses at Water Quality Monitoring Station C7 by obstruction of electric circuit box, the water quality monitoring at water quality monitoring station C7 was cancelled on 5 February 2016 during flood

Contract No. HK/2015/01
 Wan Chai Development Phase II and Central-Wan Chai Bypass
 Sampling, Field Measurement and Testing Works (Stage 3)
 Tentative Environmental Monitoring Schedule
 March 2016

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
						27-Feb
28-Feb	29-Feb	1-Mar	2-Mar	3-Mar	4-Mar	5-Mar
	24hr TSP Noise (daytime) Impact WQM Mid-flood 9:59 Mid-ebb 16:23	1hr TSP Noise (daytime)	Impact WQM Mid-flood 11:21 Mid-ebb 18:48		Impact WQM Mid-flood 13:37 Mid-ebb 21:19	24hr TSP
6-Mar	7-Mar	8-Mar	9-Mar	10-Mar	11-Mar	12-Mar
	1hr TSP Noise (daytime) Impact WQM Mid-ebb 11:26 Mid-flood 16:51	Noise (daytime)	Impact WQM Mid-ebb 12:41 Mid-flood 18:35		24hr TSP Impact WQM Mid-ebb 7:58 Mid-flood 14:04	1hr TSP
13-Mar	14-Mar	15-Mar	16-Mar	17-Mar	18-Mar	19-Mar
	Noise (daytime) Impact WQM Mid-flood 9:58 Mid-ebb 16:36	Noise (daytime)	Impact WQM Mid-flood 11:48 Mid-ebb 19:22	24hr TSP	1hr TSP Impact WQM Mid-flood 14:21 Mid-ebb 21:38	
20-Mar	21-Mar	22-Mar	23-Mar	24-Mar	25-Mar	26-Mar
	Noise (daytime) Impact WQM Mid-ebb 11:33 Mid-flood 17:16	Noise (daytime)	24hr TSP Impact WQM Mid-ebb 12:28 Mid-flood 18:34	1hr TSP	Impact WQM Mid-flood 7:22 Mid-ebb 13:26	